









colorchecker CLASSIC



x-rite

mm

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

QUINCY

REGRETS GASCONS SUR LA MORT DE SARRÉT

1649

1649

1649

1649

1649


1649


1649


1649


1649

1649










M. 13302.

Cat. Moreau,

n° 3088.



REGRETS
GASCONS

SVR LA MORT
dou Praube feu Sarret,
que Diu l'agi
son amne.



A PARIS,

M. DC. XLI X.

82

—

189

Imprimerie de la Cour
de la Ville de Paris
chez la Citoyenne Lesclapart
rue de la Harpe, au Palais National

245 447

REGRETS GASCOINS

PAR J. A. MORTIER
DONT LAUBRETEAU
DES DIPLÔMES
SON AINÉ



A PARIS

M D C C L X



R E G R E T S G A S C O N S

Sur la mort dou pr aube feu Sarretque

Dieu l'agi son amne

PLourats Cassedous vn Cassayre,
Qui prenélous ausérs en l'ayre,
Qui s'a gagnat mantun ardit
A la casse dou Benarrit,
Qui non conten de sa tesure
Prestabe souben dap vsure,
Qui n'aure cresut ha festin
Senou bebeé dens vn tarrin,
Qui s'es bis per tout companatge
N'abé qu'vn tailluc de roumage,
Qui belheu drom dens lou loc qu'és
Per la ratge d'vn Bayonnés,
qui faillic vn iour d'anas pene
Perço qu'a perte ou calé bene,
qui tabe penden la famine
Desfroüilla ta plan sa cousine
Qu'et hecaux besins vn escot
Gran partisan de loüanicot
Qui per espargnas la camise

Fin

4
• Droumibe nu, sem'at cau dise,
Quis n'auribe enqueste saison
De las cerises d'Esaron,
qui à causat vn charibari
Dap la charge de son amnari,
quin à boulut per son Requiem
Qu'vn Requiescant in pacem,
Plourats enfin vn ancien pere
Vn Pere del Atrapatoire,
Iou regreterey apres bous
La flou de tous lous Cassedous.
A diu donc, Pierre de lafitte
S'uncop ét à finir la bite,
Nou crey pas que lous au fillons
Nou hacin ausi leurs fredons
Per represental'alegresse
D'escapas de leur gran finesse,
Nou i'aura pas aux embirons
Dou Mon, cardinats, ne bardons,
Pinsans, alausés, milleroques
Que nou quitin las painsoques,
Per ana dessus la mayson
Canta leur absolution.
Lous Benarrits dessus la terre
Com lous hasén ii male guerre,
S'en aniran à sautricots
Et tous escarbilladots
Piuleran en ha leurs ramatges

Lous

5
Lous francs labers que haran ratges
Las berdauses tan seulemen
Mescleran leur therritemen
Dap l'agreable gazouillere
Dequere troupe passatgere,
Et routaquo perlas annous
Desquets deux mestes Cassedous;
Mais perque passa sus silence
Vn bieil Cassedou, chens offence?
Que la rusque dou Passera
A jamais recommandera,
Et i' à heyt peri tan d'auïami
Qu'et nabé per cassa la hami
De sa famille, & per benen
D'effet que l'ere patien,
Chens lous rouquets que dap sa ruse
Et atrapabe à l'arquebuse:
Parlam de noïte feu Sarrer
Qui l'entené tabé com ét,
Dap rout que dehens son bieil arge,
N'aben dous sens lou plén vsage,
Et se trompabe lourdemen
A dessarra subtilmen:
Quauque cop au téps dou passatge
Autemens heyt au badinatge
Mon omy bous lechabe ana
Lous Benarrits chens semera,
Disen apres à son berna

Parle se n'on as ausit nat?
Et petillan respon, mon pere
lou crey que bous éts ü chourdère,
Qu'en és passat vn gran troupét,
Que s'abéts muchat lou semét
Se ietaben dehens l'espaci,
Be m'és aumens abis qu'és lati
besen qu'vn ta bon Cassedou
reit dap las fautes lon aunou:
O donc lebéts lou plase qu'ère,
Et noui abé semet, n'apere
qu'et nou cour souce autaleu
Iuran, bat pagueras boutreu
que nou m'at agis heyt entene,
O Seigneur Dieu l'estrange pene:
Et ietabe dap u tau rauge
Lou mailloc dessus la gran cauge
que bét souben lous penarris
Ne damouraben estourdis,
Où la mitat s'en escapabe
Cependen qu'et tempesteiabe,
Mais s'et ne besé passa d'aus
Et bous hasé deux ou tres sauts
Courren boutay la bourguignote
quaque cop dunquo la calote,
per conserba seméts, atau
Et remediabe endequet mau:
Après se couthan dens la borde

Et cridabe misericorde,
Disen, per la passion dou Can
Bernat, be t'en harey autan,
Se nou m'abertis quan ne passî,
que boulets dôcbous queiouy hassî
Dit mon gouÿat, si de crida
Iou m'escanichens ré gagna;
Sus aquo lou pere s'accuse
Se pren las brigles com u buse
Disen, mau de terre mons oüeils,
Be pareih plan que son dous bieils,
Entiadé, be bau trém las broustes
Per be se dunquo las lagoustes.
Si mas aureilles n'an poudé,
Be theirey lou semetedé
En l'ayre, quan begi qu'en passe,
boylà la fayçon de la casse;
Reste que parlim dou plase
Qu'et i'abé l'hybér dou besé
A l'arrieste dap sa bounette
Aben en man u laterette
qu'et pelabe dap son coutét,
Per estaquay quauque semér,
Dautescops & s'emmantoulabe
Et puih sou taulé se plantabe
Affin d'attrapa lous pigeons
qui bienén mesclas dap lous sons:
Mon fin rusat arregoueytabe

8
quan entraben, & puih cridabe
Tire bernat, qu'ey son dehens,
Et puih s'en curabelas dens,
Donc quan et anabe dahore
L'om nou besé re qu'u pecore,
A l'ancienne engamachat
Dap son espalas arroouillar,
Louseperons d'un broc de segue
Hasen trouta sa magre iegue,
La bergue en mâ, dap lou courdér,
Sautabe en haut com'un carber,
Nou i abé pas chibau d'Espagne
que la passalle à la campgne
Dap tout que per sere et nabé
Souben qu'un panét merdassé,
Auditeurs n'out boussits l'ou nas,
Las paraules nou puden pas,
Mon Cabalié sus sa monture
Thenétau morgue & tau poufture
qu'om l'auré prés per Tabarin
Où prvn Espion de Mazarin:
N'oubliderey pas la despense
qu'et halé cassan à Arguense.
Vn iour mon bilén s'ere armar
D'un tros de pourquée ahuma
Mey negue que la thaminége
Salat com'aigue de marége,
En suite & bous tiré doulen,

9
Vn furieux cathe de boulén,
Per bin, et n'on tastabe gouste,
Son petit fait tirat, és bouste
A carrasqua son lard rançous
Affin qu'aouille millou gous:
Lous Messeignous de la Chapelle
qui hasén labets la pandelle,
Besen mon omy en appetit
L'inbitan d'un tros de bourit,
Et per consequen dou poutatge,
On let si hé de tau couratge
qu'et se pensa mingea lou plat
Se nou l'y abén estremat,
Aquo n'empatha qu'és saiffisse
d'un tarrissot, ou du tarisse
Ou abeuraben lous rouquets,
Et puih s'en ba tout deban és
Plegnale d'aigue en v hon clare
quies à oueyt pas de la dessarre
On, espiats se n'abé talén,
Et la boüeyta chens prene alén,
Lous auts iours quan blasi n'ou i'ere
Et nou hasé ta bonne chere,
Carcounechen qu'ere glouton
De pasticot, & d'escouton
Et halé mble hari fresque
Per han'eu farci la bentresque,
Suffout et mandabe pr'expres

qu'ou thengoucen vn carrin prés,
 Lou panblan toustemque marchabe
 Diu sçap com et s'y maneiabe,
 Puih quelou hil de la mayson
 Hasé dapét dou compaignon,
 Tabé mon pelerin laymabe
 Et pertout que s'en louangeable,
 D'effect & nous trompabe pas
 Cartout lou monde en hé gran cas;
 Mais le pot & donc que mon omy
 D'un lommeil de mort ate dromy?
 Es et donc bray que mon Sarret
 Agi pagat à Diu son drét?
 Debi iou crese la nouvelle
 D'u abenture ta cruelle?
 Certes ion lon eltat surprés
 quan à Paris m'at an après,
 Mon co sés barrat de tristesse
 Dap u naturelle tendresse,
 et ma sensible affliction
 Souffriré consolation,
 Chens lou malheur de sa famille
 que, se m'an dit, vn chacun pille,
 Estan en dangé que lous frays
 Nou haran à las elcoumays,
 Lou guerrien per sa legitime
 Pensi que hara bere esgrime,
 Lou gatgeriqu'aban long temps

Et s'anira loutgea dehens,
 per ha millou teste aux deux gédres,
 Asquets maux son vncouere mēdres
 que lousqu'et hara, si en raison
 Ets nou baillen sa portion;
 Diu i'emplegui sa prouidence
 per que biugin en patience;
 Car lou bon omy estan en pais
 Aut pardon de sons peccats.
 per iou, bé son d'u rau nature
 qu'u ra malheureuse abenture
 M'a boutat la plume à la man
 per tesmoigna que l'endouman
 qu'apprégouy la mort dou bon pere
 Segui la Muse, qui m'apere
 A regreta dehens mons beis
 plens de sospis, & tristes airs
 La perte qu'aheyt lou besiatge
 En la dequet bon personatge,
 Et cresen qu'és de mon debé
 lou bouin emplega mon scabé
 per compousau u Epitafe,
 que si chens pompe, & chens piafe
 Com s'accorde dap lou tombeu
 Et com beyrats en qu'és tableu.

E P I T A F E.

PAssans, qui desirats apprene en queigne hoce
Repaule lou cos mort du praube feu SARRET,
Arrestats bous aciu, pensats qu'are és desosse
Et qu'à pene om pouyré troubay vn Esquelér.

Hés ne boste proufeyt, escoutats; se dit ét,
Lou son estat com bous, qui aurats mesme debise,
Tachats toustem d'abé lou co de bice nér,
Arré n'empourterats qu'u mechante camise,
L'om me couneché prou dens lou Mon de Marfan
Chens que si de besoin d'ets parla de mon sang.

Apprenets seulemen qu'apres la mort d'vn omy
Lou mey gran ben qui séc, és d'abé bon renom,
que dunquo' au iutgemen au Taüccau que dromy
Lechan en cinq grans hils memori de mon nom.

F I N. I. D.



